

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|
| Studijski program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vrsta studija (ciklus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prvi ciklus                    |             |              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Naziv studijskog programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kompjuterske nauke             |             |              |  |  |  |  |
| Naziv predmeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>KALKULUS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |              |  |  |  |  |
| Šifra predmeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Semestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Status predmeta                | ECTS bodovi | P+AV+LV      |  |  |  |  |
| <b>KN240</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OBAVEZNI</b>                | <b>5</b>    | <b>3+2+0</b> |  |  |  |  |
| Nosilac programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |              |  |  |  |  |
| Cilj i očekivani ishodi učenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upoznati studente s osnovnim vrstama diferencijalnih jednadžbi i metodama njihovog analitičkog rješavanja.</li> <li>- Razviti sposobnost primjene diferencijalnih jednadžbi u modeliranju i analizi problema u kompjuterskim naukama.</li> <li>- Upoznati se sa nekim integralnim transformacijama (Laplaceova, Fourierova i wavelet transformacija) kao alata za analizu i obradu signala i sistema.</li> <li>- Povezati teorijska znanja sa praktičnim primjerima u obradi podataka, signala i funkcija unutar računarskih sistema.</li> </ul> <p>Ishodi:</p> <p>Po završetku predmeta student će biti sposoban da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepozna i riješi osnovne tipove diferencijalnih jednadžbi prvog reda.</li> <li>- Riješi linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda koje se javljaju u primjenama u kompjuterskim i tehničkim oblastima.</li> <li>- Riješi jednostavne sisteme diferencijalnih jednadžbi.</li> <li>- Primjeni Laplaceovu transformaciju u rješavanju diferencijalnih jednadžbi i analizi dinamičkih sistema.</li> <li>- Koristi Fourierove redove i Fourierovu transformaciju za analizu i predstavljanje signala i funkcija.</li> <li>- Objasni osnovne koncepte wavelet transformacije i primjeni ih u obradi signala i slike.</li> <li>- Poveže matematičke metode sa stvarnim problemima u oblasti kompjuterskih nauka.</li> </ul> |                                |             |              |  |  |  |  |
| Sadržaj predmeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |              |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diferencijalne jednadžbe prvog reda (Cauchyev problem, metodi rješavanja, primjene)</li> <li>- Diferencijalne jednadžbe drugog reda (linearne sa konstantnim i nekonstantnim koeficijentima, diferencijalni operator, metodi rješavanja, rješavanje pomoću redova primjene)</li> <li>- Sistemi diferencijalnih jednadžbi</li> <li>- Laplace transformacija (kontinualna i diskretna, primjene na rješavanje linearnih DJ i druge primjene)</li> <li>- Fourierovi redovi i primjene</li> <li>- Fourier transformacija i primjene</li> <li>- Wavelet transformacija i primjene</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |              |  |  |  |  |
| Opterećenje studenta (sati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Provjera znanja i ocjenjivanje |             |              |  |  |  |  |
| Predavanja i vježbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Način vrednovanja              | Bodovi      |              |  |  |  |  |
| Samostalan rad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Parcijalni ispit               | 50          |              |  |  |  |  |
| Ukupno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Završni ispit                  | 50/100      |              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ukupno                         | 100         |              |  |  |  |  |
| Literatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |              |  |  |  |  |
| [1] Lokenath Debnath, Dambaru Bhatta, Integral transformation and their applications, CRC Press, 2015.<br>[2] Senada Kalabušić, Esmir Pilav, Obične diferencijalne jednadžbe, Univerzitet u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet, 2015.<br>[3] Barbara D. MacCluer, Paul S. Bourdon, Thomas L. Kriete , Differential Equations: Techniques, Theory, and Applications, AMS, 2019.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |              |  |  |  |  |
| Napomene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |              |  |  |  |  |
| <p>U toku semestra studenti polažu parcijalni ispit koji nosi 50 bodova. Studenti koji polože parcijalni ispit, na završnom ispit u polažu dio koji nije bio obuhvaćen parcijalnim ispitom. Studenti koji nisu položili parcijalni ispit, na završnom ispit u polažu sve gradivo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |              |  |  |  |  |